



**IZVJEŠTAJ
O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
OPĆINE NOVO SARAJEVO**

na dan 31.12.2014. godine

Broj: 05-8/15

Sarajevo, juli 2015. godine

SADRŽAJ

I.	NEZAVISNO REVIZORSKO MIŠLJENJE	1
II.	IZVJEŠTAJ O OBAVLJENOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA	3
1.	Uvod	3
2.	Predmet, cilj i obim revizije	4
3.	Postupanje po preporukama iz prethodnog izvještaja	4
4.	Sistem internih kontrola i interna revizija	4
5.	Budžet i izvještavanje	5
6.	Izvršenje budžeta	6
6.1	Prihodi i primici	6
6.2	Rashodi i izdaci	7
6.2.1	<i>Izdaci za bruto plaće i naknade</i>	7
6.2.2	<i>Izdaci za materijal i usluge</i>	8
6.2.3	<i>Tekući transferi</i>	8
6.2.4	<i>Kapitalni transferi</i>	9
6.2.5	<i>Kapitalni izdaci</i>	10
7.	Imovina, obaveze i izvori sredstava	10
7.1	Novčana sredstva	10
7.2.	Kratkoročna potraživanja	10
7.3.	Stalna sredstva	12
7.4.	Kratkoročne obaveze i razgraničenja	12
7.5.	Dugoročne obaveze i razgraničenja	12
8.	Javne nabavke	13
9.	Komentar	13
III.	REZIME DATIH PREPORUKA	14
IV.	FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI	15
	Godišnji izvještaj o izvršenju Budžeta za 2014. godinu	16
	Bilans stanja na dan 31.12.2014. godine	19
	Izvještaj o novčanim tokovima	20

I. NEZAVISNO REVIZORSKO MIŠLJENJE

Osnova za reviziju

Izvršili smo reviziju finansijskih izvještaja (Račun prihoda i rashoda, Bilans stanja, Izvještaj o novčanim tokovima, Izvještaj o kapitalnim izdacima i finansiranju, Posebni podaci o plaćama i broju zaposlenih, Godišnji izvještaj o izvršenju budžeta) **Općine Novo Sarajevo** na dan 31. decembar 2014. godine i za godinu koja završava na taj dan i usklađenosti poslovanja sa važećim zakonskim i drugim relevantnim propisima.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izvještaje

Rukovodstvo Općine Novo Sarajevo odgovorno je za izradu i fer prezentaciju finansijskih izvještaja u skladu sa prihvaćenim okvirom finansijskog izvještavanja, tj. Zakonom o budžetima u FBiH, Uredbom o računovodstvu budžeta u FBiH i Pravilnikom o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u FBiH. Ova odgovornost obuhvata kreiranje, primjenu i održavanje internih kontrola koje su relevantne za pripremu i fer prezentaciju finansijskih izvještaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze nastale usljed prevare i greške, kao i odabir i primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika i računovodstvene procjene koje su razumne u datim okolnostima.

Pored odgovornosti za pripremu i fer prezentaciju finansijskih izvještaja, rukovodstvo Općine Novo Sarajevo je odgovorno i za usklađenost poslovanja sa važećim zakonskim i drugim relevantnim propisima, uključujući i odredbe zakona i propisa na osnovu kojih su transakcije i iznosi objavljivani u finansijskim izvještajima.

Odgovornost revizora

Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o finansijskim izvještajima na osnovu provedene revizije. Reviziju smo izvršili u skladu sa Zakonom o reviziji institucija u FBiH ("Sl. novine FBiH", broj 22/06) i primjenjivim Međunarodnim standardima Vrhovnih revizorskih institucija (ISSAI). Ovi standardi nalažu da radimo u skladu sa etičkim zahtjevima i da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u razumnoj mjeri, uvjerimo da finansijski izvještaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze. Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizorskih dokaza o iznosima i objavama datim u finansijskim izvještajima. Izbor postupka je zasnovan na prosuđivanju revizora, uključujući procjenu rizika materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izvještajima uslijed prevare i greške. Prilikom procjene rizika, revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne za pripremu i fer prezentaciju finansijskih izvještaja, u cilju odabira revizorskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja odvojenog mišljenja o efikasnosti internih kontrola. Revizija također uključuje ocjenu primijenjenih računovodstvenih politika i značajnih procjena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocjenu opće prezentacije finansijskih izvještaja.

Pored odgovornosti za izražavanje mišljenja o finansijskim izvještajima, naša odgovornost je izražavanje mišljenja o tome da li su finansijske transakcije i informacije, po svim bitnim pitanjima, usklađene sa odgovarajućim zakonskim propisima. Ova odgovornost uključuje provođenje procedura, kako bi se dobili revizijski dokazi o tome da li se sredstva koriste za namjene utvrđene zakonima i propisima. Procedure uključuju procjenu rizika od značajnog neslaganja sa zakonima.

Smatramo da su pribavljeni revizorski dokazi dovoljni i odgovarajući i da obezbjeđuju osnov za naše mišljenje.

Osnova za izražavanje mišljenja sa rezervom:

- 1. Ne može se potvrditi iskazano stanje potraživanja u finansijskim izvještajima za iznos od 1.652.942 KM, zbog nepravilnog knjigovodstvenog evidentiranja istih na poziciji sumnjivih i spornih potraživanja i ispravci vrijednosti potraživanja, a što nije u skladu sa odredbama Računovodstvenih politika za federalne budžetske korisnike i trezor (tačka 7.2 Izvještaja).**

Mišljenje sa rezervom

Po našem mišljenju, osim za moguće efekte stavke opisane u „Osnova za izražavanje mišljenja“, finansijski izvještaji **Općine Novo Sarajevo**, po svim bitnim pitanjima prikazuju istinito i objektivno stanje imovine i obaveza na dan 31.12.2014. godine i rezultate poslovanja za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa prihvaćenim okvirom finansijskog izvještavanja.

Finansijske informacije i transakcije prikazane u finansijskim izvještajima Općine Novo Sarajevo u toku 2014. godine, osim za naprijed navedenu kvalifikaciju u prethodnom pasusu, bile su u svim značajnim aspektima usklađene sa odgovarajućim zakonskim i drugim propisima.

Sarajevo, 09.07.2015. godine

Zamjenik generalnog revizora

Branko Kolobarić, dipl. oec

Generalni revizor

Dr. sc. Ibrahim Okanović, dipl. oec

II. IZVJEŠTAJ O OBAVLJENOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

1. Uvod

Općina Novo Sarajevo (u daljem tekstu: Općina) je jedinica lokalne samouprave u sastavu Kantona Sarajevo, uspostavljena zakonom, sa nadležnostima utvrđenim Ustavom Federacije BiH, Ustavom Kantona Sarajevo, Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH i Statutom Općine Novo Sarajevo. Općina ima svojstvo pravnog lica. Ona ima vlastite nadležnosti ustanovljene Ustavom i zakonom i samostalno odlučuje o pitanjima iz svoje vlastite nadležnosti i u tome podliježe nadzoru ustavnosti i zakonitost ovlaštenih državnih organa.

U vlastitu nadležnost Općine, u skladu sa zakonom, spadaju poslovi kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a što se naročito odnosi na slijedeće poslove: 1) osiguranje i zaštita ljudskih prava i osnovnih sloboda, u skladu sa Ustavom i zakonom; 2) donošenje budžeta Općine; 3) donošenje programa i planova razvoja Općine i stvaranje uslova za privredni razvoj i zapošljavanje; 4) utvrđivanje i provođenje politike uređenja prostora i zaštite čovjekove okoline; 5) utvrđivanje i provođenje urbanističko-stambene politike i donošenje programa stambene i druge izgradnje; 6) utvrđivanje politike korištenja i utvrđivanje visine naknada za korištenje javnih dobara; 7) utvrđivanje i vođenje politike raspolaganja, korištenja i upravljanja građevinskim zemljištem; 8) utvrđivanje politike upravljanja i raspolaganja imovinom Općine; 9) utvrđivanje politike upravljanja prirodnim resursima Općine i raspodjele sredstava ostvarenih na osnovu njihovog korištenja; 10) upravljanje, finansiranje i unaprjeđenje djelatnosti i objekata lokalne komunalne infrastrukture; 11) osnivanje, upravljanje, unaprjeđivanje i finansiranje ustanova i izgradnja objekata za zadovoljavanje potreba stanovništva u oblasti kulture i sporta; 12) analiziranje rada ustanova i kvaliteta usluga u djelatnosti zdravstva, socijalne zaštite, obrazovanja, kulture i sporta, te osiguranje finansijskih sredstava za unaprjeđenje njihovog rada i kvaliteta usluga u skladu sa potrebama stanovništva i mogućnostima Općine; 13) analiza stanja javnog reda i mira, sigurnosti ljudi i imovine, te predlaganje mjera prema nadležnim organima za ova pitanja; 14) organiziranje, provođenje i odgovornost za mjere zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća u okviru sistema zaštite i spašavanja u skladu sa zakonom; 15) uspostavljanje i vršenje inspekcijskog nadzora nad izvršavanjem propisa iz vlastitih nadležnosti Općine; 16) donošenje propisa o porezima, naknadama, doprinosima i taksama iz nadležnosti Općine; 17) raspisivanje referendumata za područje Općine; 18) raspisivanje javnog zajma i odlučivanje o zaduženju Općine; 19) preduzimanje mjera za osiguranje higijene i zdravlja; 20) osiguravanje uvjeta rada lokalnih radio i TV stanica u skladu sa zakonom; 21) osiguravanje i vođenje evidencije o ličnim stanjima građana i biračkih spiskova; 22) obavljanje poslova iz oblasti premjera i katastra zemljišta i evidencija o nekretninama; 23) organiziranje efikasne lokalne uprave prilagođene lokalnim potrebama; 24) uspostavljanje organizacije mjesne samouprave; 25) zaštita životinja i drugi poslovi federalnih i kantonalnih vlasti koje te vlasti zakonom prenesu ili povjere Općini.

Organi Općine su: Općinsko vijeće i Općinski načelnik. Općinsko vijeće (u daljem tekstu: Vijeće) je predstavničko tijelo građana Općine, kojeg čini 31 vijećnik, izabranih na osnovu općeg biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasanjem na području cijele Općine, na način uređen Izbornim zakonom BiH. Općinski načelnik (u daljem tekstu: načelnik) predstavlja izvršni organ Općine i isti se bira neposredno, na način i po postupku utvrđenim zakonom, te obavlja funkcije utvrđene Ustavom, Zakonom i Statutom Općine. U cilju obavljanja poslova i zadataka iz svoje nadležnosti, Općina je u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog općinskog organa uprave i stručnih službi Općine Novo Sarajevo, formirala sljedeće općinske službe za upravu: Služba za oblast privrede i finansija, Služba za oblast prostornog uređenja i urbanizma, Služba za imovinsko – pravne i geodetske poslove i katastar nekretnina, Služba za stambene i komunalne poslove, poslove obnove, razvoja i zaštite okoliša, Služba za poslove opće uprave i mjesne zajednice, Služba za oblast boračko – invalidske zaštite, Služba za rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjeglice i raseljena lica, Služba za društvene djelatnosti, Služba za inspekcijske poslove (Inspektorat), Služba za civilnu zaštitu. Za vršenje stručnih, tehničkih i pomoćnih poslova za potrebe Vijeća,

načelnika i općinskih službi za upravu obrazovanje su stručne službe: Kabinet Općinskog načelnika, Služba za zajedničke poslove, Stručna služba za poslove Općinskog vijeća.

Prema Pravilnicima o unutrašnjoj organizaciji sistematizovano je 270 radnih mjesta, a na dan 31.12.2014. godine u općinskoj administraciji bilo je 213 uposlenih (Općinsko vijeće 8, Jedinstveni općinski organ uprave 200, Pravobranilaštvo 5).

Sjedište Općine Novo Sarajevo je u ulici Zmaja od Bosne br. 55.

2. Predmet, cilj i obim revizije

Predmet revizije su finansijski izvještaji Općine za 2014. godinu i usklađenost poslovanja sa važećim zakonskim i drugim relevantnim propisima.

Cilj revizije finansijskih izvještaja je da omogući revizoru da izrazi mišljenje o finansijskim izvještajima koji su predmet revizije, tj. da li finansijski izvještaji, u materijalno značajnom smislu, objektivno i istinito prikazuju finansijsko i materijalno stanje Općine na dan 31.12.2014. godine, izvršenje budžeta za godinu koja se završava na taj dan, da li je poslovanje usklađeno sa važećim zakonskim i drugim relevantnim propisima, da li je trošenje javnih sredstava namjensko, te da li su finansijski izvještaji sačinjeni u skladu sa posebnim propisima o računovodstvu i finansijskom izvještavanju u javnom sektoru.

Revizija je obavljena u skladu sa internim planskim dokumentima revizije, u januaru i julu 2015. godine.

S obzirom da se revizija obavlja ispitivanjem na bazi uzorka i da postoje inherentna ograničenja u računovodstvenom sistemu i sistemu internih kontrola, postoji mogućnost da pojedine materijalno značajne greške mogu ostati neotkrivene.

3. Postupanje po preporukama iz prethodnog izvještaja

Ured za reviziju institucija u FBiH po drugi put obavlja reviziju finansijskih izvještaja Općine Novo Sarajevo. U prethodnoj reviziji finansijskih izvještaja Općine za 2000. godinu dato je mišljenje s rezervom. Imajući u vidu značajan protok vremena i izmjenu zakonskih propisa na osnovu kojih su date kvalifikacije i preporuke, u obavljenoj reviziji za 2014 godinu nismo mogli izvršiti ocjenu postupanja po istim.

4. Sistem internih kontrola i interna revizija

Radi ostvarenja programskih ciljeva rada, ekonomičnog, efikasnog i efektivnog trošenja javnih sredstava neophodno je imati uspostavljen funkcionalan sistem internih kontrola, za šta su odgovorne rukovodne strukture Općine. Faktor koji najviše utiče na funkcionalnost istog je povoljno kontrolno okruženje koje prvenstveno dolazi do izražaja kroz organizacionu strukturu, način rukovođenja, prenošenje ovlaštenja, vrednovanje rezultata rada, sistem nagrađivanja i poštivanje postojećih zakonskih propisa.

Revizijom smo izvršili ispitivanje sistema internih kontrola, kako bi se procijenila tačnost i pouzdanost podataka na kojima se baziraju finansijski izvještaji i usklađenost istih sa važećim zakonskim i drugim propisima. Odgovornost na uspostavi sistema internih kontrola je na Općinskom načelniku, sekretaru Općinskog vijeća, Općinskom pravobraniocu i pomoćnicima načelnika, a osnov funkcionalnog sistema internih kontrola je postojanje odgovarajućeg kontrolnog okruženja i kontrolnih aktivnosti. Također, isti su odgovorni za uspostavljanje i održavanje sistema upravne i računovodstvene kontrole nad odobrenim finansijskim planovima, naplatama prihoda i primitaka i budžetskim izdacima i isplatama.

Statutom Općine iz 2010. godine regulisane su nadležnosti Općinskog vijeća i načelnika. Poslove uprave i samouprave iz nadležnosti Općine obavlja načelnik, preko općinskih organa uprave. Općinski organi uprave su općinske službe za upravu koje su odgovorne za zakonito, potpuno, efikasno i profesionalno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti.

Najznačajniji interni akti Općine su Statut i pravilnici o unutrašnjoj organizaciji (Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave i stručnih službi Općine Novo Sarajevo, Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Stručne službe za poslove Općinskog vijeća Novo Sarajevo i Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Pravobranilaštva Općine Novo Sarajevo). Na osnovu Odluke o obrazovanju i djelokrugu stručne

službe za poslove Općinskog vijeća Novo Sarajevo (u daljem tekstu: Stručna služba), sekretar Vijeća je donio Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Stručne službe za poslove Općinskog vijeća Novo Sarajevo 30.06.2005. godine, uz saglasnost Vijeća i mišljenja načelnika. Na osnovu Odluke o obrazovanju i djelokrugu Jedinственог опćинског органа управе и стручних служби Опćине Ново Сарајево, načelnik je donio Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji јединственог опćинског органа управе и стручних служби Опćине Ново Сарајево 22.04.2013. godine. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Pravobranilaštva Općine Novo Sarajevo je donio Pravobranilac u januaru 2006. godine, uz saglasnost Vijeća i načelnika.

Revizijom je utvrđeno i nedovoljno funkcionisanje sistema internih kontrola kod isplate naknade predsjedavajućem Općinskog vijeća, knjigovodstvenom evidentiranju potraživanja po ročnosti, preknjižavanja kratkoročnih na dugoročna potraživanja, kao i kod knjigovodstvenog evidentiranja utuženih potraživanja na poziciju sumnjivih i spornih potraživanja. Također, u svim slučajevima nisu dosljedno primjenjene odredbe Zakona o javnim nabavkama u dijelu primjene propisanog postupka nabavke.

Interna revizija

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji je sistematizovano radno mjesto Stručni savjetnik – interni revizor pri Kabinetu načelnika sa definisanim opisom poslova: provjera zakonske, suštinske i formalne ispravnosti postupaka, radnji i dokumentacione osnove u procesu korištenja budžetskih sredstava, provjera svrsishodnosti, vjerodostojnosti i zakonitosti finansijskih transakcija, predlaže mjere za otklanjanje utvrđenih nedostataka itd. Tokom revidirane godine radno mjesto internog revizora nije bilo popunjeno. Po iskazu odgovorne osobe u proteklom periodu je raspisivan javni poziv za popunu navedenog radnog mjesta, ali niti jedna pristigla prijava nije zadovoljavala propisane uslove tražene javnim pozivom, te su iste zbog formalnih nedostataka bile odbačene.

Uspostaviti funkciju interne revizije u skladu sa odredbama Zakona o internoj reviziji u javnom sektoru u FBiH i Pravilnika o kriterijima za uspostavu jedinica za internu reviziju u javnom sektoru u FBiH u cilju praćenja i ocjenjivanja sistema internih kontrola, te otkrivanja eventualnih propusta i nalaganja otklanjanja istih.

5. Budžet i izvještavanje

Općinsko vijeće je 30.12.2013. godine usvojilo Budžet Općine Novo Sarajevo za 2014. godinu u iznosu od 22.280.000 KM i Odluku o izvršavanju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2014. godinu. U posebnom dijelu usvojenog Budžeta za 2014. godinu rashodi i izdaci su planirani po unutarnjim organizacionim jedinicama i to Općinsko Vijeće 1.118.300 KM, Jedinственог опćинског органа управе 20.894.740 KM i Općinsko pravobranilaštvo 266.960 KM. Dana 29.04.2014. godine Općinsko vijeće je usvojilo Izmjene i dopune budžeta Općine Novo Sarajevo za 2014. godinu u iznosu 23.176.000 KM. Planirano povećanje prihoda u Izmjenama i dopunama budžeta za 2014. godinu je najvećim dijelom na poziciji „prenesenih sredstava iz prethodne godine“ u iznosu 1.031.100 KM. U posebnom dijelu Budžeta su planirani rashodi i izdaci za Općinsko Vijeće 1.163.900 KM, Jedinственог опćинског органа управе 21.745.140 KM i Općinsko pravobranilaštvo 266.960 KM. U skladu sa odredbama Odluke o izvršenju budžeta za 2014. godinu zaključcima Općinskog načelnika su povećane pozicije primitaka za 344.368 KM, tako da je Budžet za 2014. godinu planiran u iznosu 23.520.370 KM.

Budžetom za 2014. godinu su planirani i budžetski programi i to u nadležnosti Općinskog Vijeća (obilježavanje dana Općine, Ostali programi Općinskog vijeća) u iznosu 382.600 KM i Jedinственог опćинског органа управе (program podrške vjerskim zajednicama, program za projekte boračkih udruženja, programi socijalne potpore, program socijalne potpore boračkoj populaciji, program ostalih davanja, program podrške javnim ustanovama, program projekta za udruženja, sport, kulturu i obrazovanje, program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta, program sanacije devastiranog stambenog fonda, program unapređenja stanja lokalnih cesta, program uređenja javnih površina i zaštite okoliša, program izdataka za prirodne i druge nesreće) u iznosu 14.807.100 KM.

6. Izvršenje budžeta

U Godišnjem izvještaju o izvršenju budžeta su iskazani prihodi i primici u iznosu 18.321.643 KM, što u odnosu na planiranih 16.900.269 KM predstavlja ostvarenje od 108,41%.

Struktura ostvarenih prihoda je: porezni prihodi 7.925.077 KM (118,27% u odnosu na plan), neporezni prihodi 8.465.994 KM (103,09% u odnosu na plan) i primljeni transferi i donacije 1.930.572 KM (97,14% u odnosu na plan).

Rashodi su iskazani u iznosu 15.146.516 KM, što u odnosu na planiranih 23.520.368 KM predstavlja ostvarenje od 64,40%.

Struktura ostvarenih rashoda je: plaće i naknade troškova zaposlenih 5.374.607 KM (92,62%), doprinosi poslodavca 496.259 KM (93,78%), izdaci za materijal i usluge 2.162.666 KM (57,77%), tekući transferi 2.528.943 KM (53,53%), kapitalni transferi 1.858.938 KM (48,28%) i nabavka stalnih sredstava 2.725.103 KM (56,41%).

Usporedni podaci o ostvarenju prihoda i rashoda u odnosu na plan, kao i na ostvarenje u prethodnoj godini dato je u slijedećem tabelarnom pregledu:

R. br.	Opis	Izmjene i dopune Budžeta za 2014. godinu	Ostvareno u 2014. godini	Ostvareno u 2013. godini	Index (4/3)
1	2	3	4	5	6
A-Prihodi, primici i potpore (1+2+3)		16.900.269	18.321.643	13.263.130	108%
1.	Prihodi od poreza	6.701.048	7.925.077	4.462.916	118%
2.	Neporezni prihodi	8.212.000	8.465.994	5.364.399	103%
3.	Tekuće potpore	1.987.222	1.930.572	3.435.815	97%
4.	Neurošena sredstva iz prethodne godine	6.620.099			
B-Rashodi i izdaci (1+2+3)		23.520.368	15.146.516	12.028.756	64%
1.	Tekući rashodi	14.800.315	10.562.475	10.014.315	71%
2.	Kapitalni izdaci	8.681.353	4.584.041	2.014.032	53%
3.	Tekuća rezerva	38.700			
C-Višk prihoda nad rashodima (A-B)			3.175.127	1.234.374	
Ukupan (akumulirani) suficit			9.795.226	6.620.100	

U Godišnjem iskazu o izvršenju budžeta je iskazan višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu 3.175.127 KM. Struktura ostvarenog viška prihoda nad rashodima revidirane godine je naknada za ceste 446.019 KM, naknada za dodijeljeno građevinsko zemljište – renta 1.288.525 KM, sredstva za javne površine 226.593 KM, sredstva za zaštitu i spašavanje 443.175 KM, sredstva za izgradnju i održavanje skloništa 94.386 KM, sredstva od reklama na zgradama 31.319 KM, dok su tekući prihodi – opći fond (sredstva kojima nije definirana namjena) -203.764 KM.

Prema finansijskom iskazu „Konsolidovani bilans stanja“ na dan 31.12.2014. godine, iskazan je akumulirani višak prihoda nad rashodima u iznosu 9.795.226 KM. Struktura akumuliranog viška prihoda nad rashodima je tekući prihodi – opći fond 2.962.934 KM, naknada za ceste 728.631 KM, naknada za dodijeljeno građevinsko zemljište – renta 2.505.897 KM, sredstva za javne površine 251.234 KM, sredstva za zaštitu i spašavanje 3.031.429 KM, sredstva za izgradnju i održavanje skloništa 283.781 KM, sredstva od reklama na zgradama 31.319 KM. Prema navedenom na namjenska sredstva se odnosi 6.832.291 KM ostvarenog viška prihoda nad rashodima (Općina prikupljena a nerealizirana namjenska sredstva u cijelosti oprihodeuje i ista ne iskazuje na poziciji razgraničenih prihoda).

6.1 Prihodi i primici

U konsolidovanom godišnjem finansijskom izvještaju i u Izvještaju o izvršenju budžeta za 2014. godinu ukupno ostvareni prihodi i primici iskazani su u iznosu 18.321.643 KM i u odnosu na planiranih 16.900.269 KM veći su za 1.421.374 KM ili 8,41%. Struktura ostvarenih prihoda i primitaka je porezni prihodi 7.925.077

KM (118,27% u odnosu na plan), neporezni prihodi 8.465.994 KM (103,09% u odnosu na plan) i primljeni transferi i donacije 1.930.572 KM (97,14% u odnosu na plan).

Porezni prihodi se odnose na prihode od indirektnih poreza 3.774.565 KM (indirektni porezi koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave 2.919.169 KM i indirektni porezi koji pripadaju Direkciji cesta 855.394 KM), porez na imovinu 3.625.039 KM (porez na promet nepokretnosti od fizičkih lica 1.832.617 KM, porez na promet nepokretnosti pravnih lica 570.071 KM, porez na imovinu pravnih lica 514.289 KM, porez na imovinu motornih vozila 472.823 KM itd), porez na dohodak 451.360 KM (porez na dohodak fizičkih osoba od nesamostalne djelatnosti 372.218 KM, porez na dohodak od samostalnih djelatnosti 53.142 KM itd), porez na dobit pojedinaca i poduzeća 51.388 KM i ostali porezi 22.866 KM. Dio prihoda od indirektnih poreza je iskazan na poziciji primljenih transfera, obzirom da su isti do sredine maja kada su stupile na snagu odredbe izmjena Zakona o pripadnosti javnih prihoda jedinica lokalne samouprave Kantona Sarajevo doznačavani kao transfer Kantona.

Neporezni prihodi se odnose na ostale budžetske naknade 4.500.360 KM (naknada po osnovi prirodnih nepogodnosti – renta 2.440.129 KM, naknada za dodijeljeno zemljište 1.549.367 KM, naknada za zauzimanje javnih površina 271.677 KM, naknada za zakup javnih površina 142.993 KM, naknada za izgradnju i održavanje javnih skloništa 52.249 KM itd), komunalne naknade i takse 1.431.909 KM, posebne naknade i takse 1.328.333 KM (naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 934.974 KM, naknada za upotrebu cesta 343.932 KM, naknade za usluge premjera i katastra 42.957 KM itd), prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora 796.744 KM, ostali prihodi od imovine – kamata 234.722 KM, prihodi od pružanja javnih usluga 169.911 KM i neplanirane uplate 4.016 KM.

Transferi i donacije se odnose na transfer Kantona Sarajevo (doznaka indirektnih poreza do stupanja na snagu izmjena Zakona o pripadnosti javnih prihoda jedinica lokalne samouprave Kantona Sarajevo) u iznosu 1.543.975 KM, transfer Ministarstva kulture i sporta KS za izgradnju sportske dvorane 260.000 KM, transfer sredstava Centralne izborne komisije za pokriće troškova provedbe Općih izbora 83.224 KM itd.

6.2 Rashodi i izdaci

U finansijskim izvještajima, rashodi i izdaci iskazani su u iznosu 15.146.516 KM i u odnosu na prethodnu godinu veći su za 3.117.760 KM ili za 25,92%. Navedeni izdaci se odnose na troškove uposlenih 5.870.866 KM, tekuće transfere 2.528.943 KM, izdatke za materijal i usluge 2.162.666 KM, kapitalne transfere 1.858.938 KM i nabavke stalnih sredstava 2.725.103 KM.

6.2.1 Izdaci za bruto plaće i naknade

Izdaci za bruto plaće, naknade troškova uposlenih i doprinose iskazani su u iznosu od 5.870.866 KM, što u odnosu na budžetom odobrenih 6.332.300 KM predstavlja ostvarenje od 92,71%. Na ove izdatke se odnosi 38,76% ukupnih rashoda budžeta Općine. Struktura spomenutih izdataka kao i usporedba sa izvršenjem prethodne godine data je u slijedećoj tabeli:

Opis	31.12.2014. godine	31.12.2013. godine
Bruto primanja uposlenika	4.742.309	4.453.448
Doprinosi poslodavaca	496.259	466.030
Naknade troškova uposlenika	632.298	1.084.467
Ukupno	5.870.866	6.003.945
Prosječan broj uposlenih	213	216

Odlukom o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće, dodatka na plaću i naknada plaće izabranih dužnosnika, nosioca izvršnih funkcija i savjetnika, državnih službenika i namještenika Općine Novo Sarajevo koju je donijelo Općinsko Vijeće 25.04.2013. godine, utvrđeni su platni razredi i koeficijenti za plaće u neto iznosu izabranih dužnosnika koji tu funkciju obavljaju profesionalno, nosioca izvršnih funkcija, savjetnika općinskog načelnika, pravobranioca i zamjenika pravobranioca, državnih službenika i namještenika Općine. Navedenom Odlukom su također utvrđeni dodaci na plaću, naknade plaća i nadležnost za donošenje pravilnika o plaćama, naknadama i drugim materijalnim pravima uposlenika.

Sporazumom o utvrđivanju osnovice za obračun plaće državnih službenika i namještenika Općine Novo Sarajevo za 2014. godinu postignutim između Pregovaračkog tima Općinskog načelnika i Pregovaračkog

tima Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Općine Novo Sarajevo, utvrđena je osnovica za obračun plaće za period 01.01.-31.12.2014. godine u iznosu od 331,58 KM. Osnovica za obračun naknada vijećnika i članovima radnih tijela u 2014. godini iznosila je 315 KM.

Naknade troškova uposlenih iskazane su u iznosu od 632.298 KM i u odnosu na prethodnu godinu manje su za 452.169 ili za 41,70%. U strukturi navedenih izdataka su naknada za topli obrok 362.250 KM, regres za godišnji odmor 88.393 KM, naknada za prevoz 64.961 KM, neto dodatna primanja službenika 42.300 KM, otpremnine zbog odlaska u penziju 32.754 KM, pomoći u slučaju teže invalidnosti 24.931 KM i pomoći u slučaju smrti 16.709 KM.

- **Naknada za topli obrok** iskazana je u iznosu od 362.250 KM, a isplata je vršena u visini 1% prosječne neto plaće isplaćene u FBiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku.
- **Regres za godišnji odmor** isplaćen je u iznosu od 42.300 KM (415 KM po uposlenom). Obračun i isplata je izvršena na osnovu Zaključka Općinskog načelnika od 22.05.2014. godine u iznosu od 50% prosječne neto plaće isplaćene u FBiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku.
- **Neto dodatna primanja službenika** iskazana su u iznosu od 42.300 KM a odnose se na naknade povodom vjerskih praznika, koje su isplaćene u dva navrata na osnovu Zaključka Općinskog načelnika od 24.07. i 03.10.2014. godine (100 KM po uposlenom).

6.2.2 Izdaci za materijal i usluge

Izdaci za materijal i usluge su iskazani u iznosu 2.162.666 KM, što u odnosu na budžetom planiranih 3.743.452 KM predstavlja ostvarenje od 57,77%. U odnosu na prethodnu godinu ovi izdaci su ostvareni u većem iznosu za 414.231 KM ili 23,69%. Struktura spomenutih izdataka je: ugovorene i druge posebne usluge 959.556 KM, nabavka materijala 401.913 KM, izdaci za tekuće održavanje 256.893 KM, izdaci za energiju 215.518 KM, izdaci za komunalne usluge 209.963 KM, izdaci za usluge prevoza i gorivo 58.073 KM, izdaci za osiguranje i bankarske usluge 27.206 KM, unajmljivanje imovine i opreme 18.112 KM i putni troškovi 15.432 KM.

Ugovorene i druge posebne usluge iskazane su u iznosu od 959.556 KM, što u odnosu na budžetom planiranih 1.849.139 KM predstavlja izvršenje od 51,89%. U odnosu na prethodnu godinu ovi izdaci su veći za 256.084 KM. U okviru ugovorenih usluga najznačajniji izdaci su: naknade vijećnicima 195.048 KM, naknade općinske izborne komisije 134.963 KM, održavanje javnih objekata (česme, spomen obilježja, sportski tereni i dr.) 66.703 KM, naknade radnih tijela 61.003 KM, izdaci za hitne intervencije 58.342 KM, izdaci za fizičko osiguranje objekata 48.961 KM i izdaci po osnovu ugovora o djelu 48.334 KM

Izdaci za naknade vijećnicima iskazani su u iznosu od 195.048 KM i u odnosu na prethodnu godinu veći su za 14.215 KM. Isplata naknade vijećnicima vršena je u skladu sa Odlukom o naknadama vijećnicima i članovima radnih tijela u paušalnom neto iznosu vijećnicima 504 KM (osnovica za plaću pomnožena sa koeficijentom 1,60), zamjenicima predsjedavajućeg 756 KM (paušalna mjesečna naknada vijećnika uvećana za 50%), zamjeniku koji mijenja predsjedavajućeg Vijeća 1.134 KM (paušalna mjesečna naknada i naknada u visini dvije utvrđene osnovice za plaću). Uvidom u obračun mjesečne naknade Predsjedavajućem Vijeća koji tu dužnost obavlja profesionalno od 01.07.2014. godine, utvrđeno je da je vršena isplata naknade u punom mjesečnom paušalu od 504 KM. Imajući u vidu da je Odlukom o naknadama vijećnicima i članovima radnih tijela utvrđeno da Predsjedavajućem Vijeća, koji tu dužnost obavlja profesionalno, pripada naknada od 10% mjesečnog paušala vijećnika (50,40 KM), ne može se potvrditi opravdanost isplata punih mjesečnih paušala u periodu od kad imenovani profesionalno obavlja tu funkciju.

Isplatu naknade Predsjedavajućem Općinskog vijeća vršiti u skladu sa Odlukom o naknadama vijećnicima i članovima radnih tijela.

6.2.3 Tekući transferi

Tekući transferi su iskazani u iznosu od 2.528.943 KM, što u odnosu na planiranih 4.724.563 KM predstavlja ostvarenje od 53,53%, a odnose se na Općinsko vijeće 235.008 KM i Jedinostveni općinski organ 2.282.048 KM. Struktura tekućih transfera je tekući transferi drugim nivoima vlasti u 516.738 KM, tekući transferi pojedincima 755.173 KM, tekući transferi neprofitnim organizacijama 629.739 KM, subvencije javnim preduzećima 428.496 KM i drugi tekući rashodi 198.797 KM.

Tekući transferi Općinskog vijeća se odnose na transfer političkim strankama 225.962 KM, Obilježavanje dana Općine 5.546 KM i Transfer JU Međunarodni centar 3.500 KM.

Tekući transferi drugim nivoima vlasti su iskazani u iznosu 516.738 KM, što u odnosu na planiranih 1.319.092 KM predstavlja realizaciju od 39,17%, a odnosi se na realizaciju Programa prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta u iznosu 45.671 KM (izrada prostorno planske dokumentacije i postavljanje oglasnih ploča), Program izdataka za prirodne i druge nesreće u iznosu 163.844 KM (zbrinjavanje napuštenih životinja, pomoć općinama pogođenim poplavama i klizištima, nužne popravke na objektima kolektivnog stanovanja) i Program zimskog održavanja cesta u iznosu 144.437 KM.

Tekući transferi pojedincima su iskazani u iznosu 755.173 KM, što u odnosu na planiranih 1.863.871 KM predstavlja realizaciju od 40,52%, a odnose se na realizaciju Programa socijalne potpore boračkoj organizaciji u iznosu 505.190 KM (stipendiranje 357 učenika i studenata, izdaci za vojne invalide, ranjene borce i porodice poginulih boraca, transfer za 54 djece bez oba roditelja), Program socijalne potpore u iznosu 180.543 KM (obavezno zdravstveno osiguranje lica u stanju socijalne potrebe, alternativni smještaj, jednokratne socijalne pomoći, pomoć penzionerima u stanju socijalne potrebe), Program izdataka za prirodne i druge nesreće u iznosu 130.982 KM (saniranje klizišta Baždarevo, nabavka prehrambenih artikala za stanovništvo na područjima ugroženim poplavama), Program podrške javnim ustanovama u iznosu 28.987 KM (plaćanje prijevoza 70 učenika koji imaju smetnje u kretanju) i Program projekata za sport, kulturu i obrazovanje u iznosu 33.977 KM (nagrada učenicima u školskim, sportskim i drugim takmičenjima, Dan dječije radosti).

Transferi neprofitnim organizacijama su iskazani u iznosu od 629.739 KM što u odnosu na planiranih 753.100 KM predstavlja ostvarenje od 83,62%, a odnose se na realizaciju Programa projekata za sport, kulturu i obrazovanje (finansiranje redovnih aktivnosti NK Pofalički, podrška javnim manifestacijama Amaximus – udruženje za razvoj, kreativnost i okoliš, Gimnazija 2014, Asocijacija nezavisnih intelektualaca – Klub 99, realizacija projekta strategije za mlade, međunarodna saradnja kulturno-umjetničkog društva KUD Lola), Program izdataka za prirodne i druge nesreće u iznosu 23.600 KM (doznaka narodnim kuhinjama i dobrovoljnom vatrogasnom društvu), Program projekata boračkih udruženja u iznosu 145.500 KM (doznaka za 12 boračkih udruženja), Program podrške vjerskim zajednicama u iznosu 73.260 KM i transfer političkim strankama u iznosu 225.962 KM.

Subvencije javnim preduzećima su iskazane u iznosu 428.496 KM, što u odnosu na planiranih 578.500 KM predstavlja izvršenje od 74,07%. Transfer se odnosi na realizaciju Programa obilježavanja dana Općine 3.500 KM, Program dodjele užina djeci slabijeg imovnog stanja iz osnovnih škola u iznosu 58.595 KM, Program podrške javnim ustanovama u iznosu 279.392 KM (JU Međunarodni centar za djecu i omladinu, Dnevni centar za zdravo starenje, Projekt „Cristine Witcutt“ za edukaciju, rehabilitaciju, resocijalizaciju i inkluziju djece i omladine sa umjerenim, težim i teškim intelektualnim i drugim teškoćama, medijsko praćenje aktivnosti Općine), Program uređenja javnih površina i zaštite okoliša u iznosu 169.996 KM i Program projekata za sport, kulturu i obrazovanje u iznosu 20.000 KM (finansiranje škole plivanja).

Budžetom Općine Novo Sarajevo za 2014. godinu su tekući transferi sa pripadajućim iznosima planirani pojedinačno, dok je Odlukom o izvršenju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2014. godinu definiran način realizacije sredstava tekućih transfera. Usporedbom podataka iz Izvještaja o izvršenju Budžeta Općine Novo Sarajevo za period 01.01.2014. – 31.12.2014. godine o realizaciji tekućih transfera u odnosu na Budžetom planirane je vidljivo da su određeni transferi realizirani u iznosu znatno manjem od iznosa utvrđenog od strane Općinskog vijeća. Manja realizacija transfera se posebno odnosi na realizaciju namjenskih sredstava kao što su sredstva za prostorno planiranje i uređenje građevinskog zemljišta (planirana 553.000 KM, realizirana 112.810 KM), sredstva zaštite i spašavanja (planirana 1.535.271 KM, realizirana 318.425 KM) i sredstva za unapređenje lokalnih cesta (planirano 465.791 KM, realizovano 144.437 KM).

6.2.4 Kapitalni transferi

Kapitalni transferi su iskazani u iznosu 1.858.938 KM, što u odnosu na planiranih 3.875.715 KM predstavlja ostvarenje od 47,96%. Na poziciji kapitalnih transfera su iskazana ulaganja u projekte iz nadležnosti organa uprave.

Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta su iskazani u iznosu 664.878 KM i u odnosu na planiranih 1.572.566 KM predstavljaju ostvarenje od 42,27%. U sklopu ovog Programa su

iskazana ulaganja u izradu projektne dokumentacije, izdaci za usluge provedbe nadzora, izdaci tehničkog prijema, izdaci rekonstrukcije javne rasvjete, rekonstrukcija kanalizacione mreže, izgradnja natkrivnih niša, izgradnja Centra za zdravo starenje Velešići, izgradnja dječijih igrališta, transfer za izgradnju OŠ u naselju Hrasno brdo, sanacija svlačionica stadion Grbavica i transfer za održavanje bazena Otoka.

Program izdataka za prirodne i druge nesreće je iskazan u iznosu 28.097 KM, što u odnosu na planiranih 274.636 KM predstavlja ostvarenje od 10,23%. U sklopu ovog programa su iskazani izdaci za izradu procjene ugroženosti i plana zaštite od požara, sanacija klizišta i uklanjanje i skladištenje gromobrana sa izvorima jonizirajućeg zračenja.

Program unapređenja stanja lokalnih cesta iskazan u iznosu 972.369 KM, što u odnosu na planiranih 1.451.000 predstavlja ostvarenje od 67,01%. U sklopu ovog programa su iskazani izdaci za tekuće održavanje cesta, sanacija pješačkih staza i trotoara, sanacija i održavanje mostova, nabavka i ugradnja horizontalne i vertikalne signalizacije, odbojnih ograda, saobraćajnih znakova, oznaka i natpisa, prometnih ogledala, sanacija šahtova i slivnika, izgradnja rampi za invalidna lica, izrada elaborata o stanju lokalnih cesta i izdaci za nadzor nad održavanjem cesta.

Program sanacije devastiranog stambenog fonda iskazan u iznosu 3.991 KM, što u odnosu na planiranih 269.758 KM predstavlja ostvarenje od 1,48%. Ovaj izdatak se odnosi na nabavku građevinskog materijala za izgradnju jedne kuće na području Općine Pale – Prača.

Program uređenja javnih površina i zaštite okoliša je iskazan u iznosu 189.604 KM, što u odnosu na planiranih 307.755 KM predstavlja ostvarenje od 61,61%. U sklopu spomenutog programa su iskazani izdaci sadnje mladih sadnica-hortikulturnih vrsta drveća i grmlja, sadnju sezonskog cvijeća, sanaciju dječijih igrališta postavljanje mobilijara, postavljanje željeznih stubića, čišćenje zapuštenih površina od nepoželjne vegetacije, rekonstrukciju zelenih površina, sadnju žive ograde, nabavka aranžiranih betonskih žardinjera, nabavka metalnih korpi i sječa stabala.

6.2.5 Kapitalni izdaci

Izdaci za nabavku stalnih sredstava su iskazani u iznosu 2.725.103 KM, što u odnosu na planiranih 4.895.638 KM predstavlja ostvarenje od 55,66%. Spomenuti izdaci se odnose na nabavku zemljišta u iznosu 1.700 KM, nabavku građevina u iznosu 2.005.902 KM (izgradnja sportske dvorane na Grbavici), nabavku opreme u iznosu 165.980 KM, nabavku stalnih sredstava u obliku prava u iznosu 34.341 KM i rekonstrukcije i investiciono održavanje u iznosu 517.180 KM (najznačajniji sanacija i rekonstrukcija prostora u ulici Trg heroja 12 u iznosu 139.953 KM, rekonstrukcija objekta Boško Buha u iznosu 319.076 KM).

7. Imovina, obaveze i izvori sredstava

7.1 Novčana sredstva

Novčana sredstva su iskazana u iznosu 13.869.301 KM i u odnosu na prethodnu godinu kada su iznosila 11.231.476 KM veća su za 2.637.825 KM, a sastoje se od sredstava na transakcijskim računima u iznosu 1.151.771 KM, sredstava na prelaznom računu u iznosu 39.554 KM, izdvojena sredstva u iznosu 472.365 KM, sredstva na deviznom računu 3.045. KM, deponovana sredstva od prodaje stanova 38.050 KM, sredstva blagajne 708 KM i deponovana sredstva kod 5 poslovnih banaka u iznosu 9.960.000 KM.

7.2. Kratkoročna potraživanja

Kratkoročna potraživanja su iskazana u iznosu 2.158.797 KM i u odnosu na prethodnu godinu, kada su iznosila 3.111.044 KM manja su za 952.247 KM ili 30,61%. Struktura potraživanja iskazana na datum bilansa je slijedeća: potraživanja od pravnih lica 514.339 KM, potraživanja od fizičkih lica 1.513.011 KM, ostala potraživanja 1.980.850 KM i ispravka vrijednosti potraživanja 1.849.403 KM.

Potraživanja od pravnih lica odnose se najvećim dijelom na potraživanja za plaćene avanse 277.701 KM, potraživanja za zakup poslovnih prostora 125.459 KM, unaprijed plaćene robe i usluge 49.705 KM i plaćanje po sporazumima i protokolima 40.755 KM.

Potraživanja od fizičkih lica se najvećim dijelom odnose na potraživanje za dodijeljeno zemljište - renta 548.052 KM, potraživanje za dodijeljeno zemljište 221.851 KM, potraživanje za dodijeljeno zemljište – tuđa sredstva 99.905 KM, potraživanje za zauzimanje javne površine 363.404 KM, potraživanja za rušenja objekata 22.653 KM i potraživanja od Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo za naknade dodijeljenog zemljišta – rente po izdatim rješenjima 244.961 KM.

Uvidom u prezentiranu dokumentaciju potraživanja od fizičkih lica i usporedbom podataka početnog stanja i ostvarenog prometa utvrđeno je da se ne vode ažurne evidencije po ročnosti obzirom da potraživanja naknade za dodijeljeno zemljište – tuđa sredstva, potraživanja za zauzimanje javnih površina, potraživanja za rušenje objekata i potraživanja od Ministarstva za boračka pitanja, starija od 6 mjeseci, nisu knjigovodstveno evidentirana na poziciji sumnjivih i spornih potraživanja kako je to predviđeno odredbama Računovodstvenih politika za federalne budžetske korisnike i trezor.

Tokom obavljanja revizije konstatovano je da su kratkoročna potraživanja iz ranijih godina od Kantonalnog ministarstva za boračka pitanja (početni saldo iznosio 355.509 KM) u iznosu od 110.548 KM u 2014. godini preknjižena na poziciju dugoročnih razgraničenih prihoda. Također, na poziciji dugoročnih razgraničenih prihoda su iskazana i cjelokupna potraživanja iz 2014. godine u iznosu od 191.954 KM, tako da je na poziciji dugoročnih razgraničenih prihoda od navedenog Ministarstva iskazano potraživanje u iznosu 300.502 KM. Protokolom o dinamici isplate naknade za oslobađanje troškova naknade za pogodnosti građevinskog zemljišta – rente u postupku legalizacije građevina izgrađenih bez odobrenja za pripadnike boračke populacije Kantona Sarajevo, potpisanog od strane Ministarstva za boračka pitanja i svih Općina Kantona Sarajevo 15.05.2007. godine, definisano je da će Ministarstvo u roku od 5 godina izmiriti svoje obaveze. Zbog navedenog se ne može potvrditi da je dio potraživanja od spomenutog Ministarstva iz 2014. godine knjigovodstveno evidentiran na odgovarajućoj poziciji potraživanja.

Ostala potraživanja (1.980.850 KM) se najvećim dijelom odnose na sumnjiva i sporna potraživanja i to zakup poslovnih prostora 790.211 KM, zauzimanje javnih površina 200.534 KM, dodijeljeno zemljište 611.234 KM, dodijeljeno zemljište – renta 364.686 KM i ostala sumnjiva i sporna potraživanja 54.032 KM. Za navedena sumnjiva i sporna potraživanja su najvećim dijelom pokrenuti sudski sporovi, s neizvjesnim rokom okončanja istih.

U revidiranoj godini izvršeno je preknjižavanje potraživanja u iznosu od 1.652.942 KM sa pozicije kratkoročnih potraživanja na poziciju sumnjivih i spornih potraživanja. Uvidom u prezentiranu dokumentaciju utvrđeno je da knjigovodstveno evidentiranje sumnjivih i spornih potraživanja u svim slučajevima nije izvršeno u skladu sa odredbama Računovodstvenih politika za federalne budžetske korisnike i trezor obzirom da se istovremeno ova potraživanja knjigovodstveno iskazuju na poziciji ispravke vrijednosti potraživanja, što znači da su ista u trenutku knjiženja na poziciji sumnjivih i spornih potraživanja i otpisana. Zbog nepravilnog knjigovodstvenog evidentiranja se ne može niti potvrditi stanje iskazanih potraživanja u finansijskim izvještajima za iznos od 1.652.942 KM.

Ukupan iznos potraživanja od 1.980.850 KM koja su iskazana na poziciji sumnjivih i spornih ukazuje na činjenicu da kupci ne izmiruju svoje obaveze u ugovorima i rješenjima propisanim rokovima. Nepoduzimanje ugovorom definisanih mjera u cilju naplate potraživanja (jednostrani raskid ugovora) ima za posljedicu pored neostvarenja prihoda i dodatne troškove za organ uprave, obzirom da je isti obveznik plaćanja PDV za ispostavljene fakture za zakup poslovnih prostora i za zakup javnih površina.

Na poziciji ispravka vrijednosti potraživanja (1.849.403 KM) su najvećim dijelom iskazana potraživanja za zakup poslovnih prostora u iznosu 729.823 KM, zakup javnih površina 210.422 KM, dodijeljeno građevinsko zemljište 483.514 KM, dodijeljeno građevinsko zemljište – renta 364.686 KM i ostala potraživanja u iznosu 54.032 KM. U revidiranoj godini je sa bilansnih pozicija sumnjivih i spornih potraživanja i ispravke vrijednosti potraživanja isknjiženo potraživanje za dodijeljeno građevinsko zemljište u iznosu 3.327.374 KM (Zaključak Službe za imovinsko-pravne i geodetske poslove i katastar nekretnina od 09.07.2012. godine o obustavljanju postupka eksproprijacije zemljišta zbog odustanka podnosioca zahtjeva „Miprogradnja“ d.o.o. Ilijaš u iznosu 3.394.764 KM) i potraživanje za zakup poslovnih prostora u iznosu 645.885 KM (Zaključak kolegija načelnika od 01.09.2014. godine o isknjižavanju potraživanja od bespravnih korisnika poslovnih prostora kojima je istekao ugovor o zakupu a isti ne žele napustiti poslovni prostor), koje je knjigovodstveno evidentirano u vanbilansnoj evidenciji.

Dosljedno se pridržavati odredbi Računovodstvenih politika za federalne budžetske korisnike i trezor u dijelu iskazivanja potraživanja starijih od 6 mjeseci na poziciji sumnjivih i spornih potraživanja.

U cilju istinitog i fer iskazivanja stanja potraživanja u finansijskim izvještajima preknjižavanje potraživanja na poziciju sumnjivih i spornih potraživanja vršiti u skladu sa odredbama Računovodstvenih politika za federalne budžetske korisnike i trezor.

Nastaviti aktivnosti na naplati potraživanja u cilju ostvarenja prihoda i izbjegavanja troškova PDV-a na nenaplaćene fakture kao nepotreban trošak.

7.3. Stalna sredstva

U konsolidovanim finansijskim izvještajima iskazana su stalna sredstva nabavne vrijednosti 23.591.764 KM, ispravke vrijednosti 3.206.688 KM i sadašnje vrijednosti 20.724.535 KM koliko su iskazani i izvori stalnih sredstava. U odnosu na prethodnu godinu kada su stalna sredstva iskazana u iznosu 14.465.827 KM, veća su za 6.258.708 KM. Iskazano povećanje stalnih sredstava je, pored izvršenih nabavki u 2014. godini u iznosu od 2.725.103 KM, prvenstveno posljedica uknjižavanja poslovnih prostora u knjigovodstvene evidencije u iznosu od 3.111.941 KM.

7.4. Kratkoročne obaveze i razgraničenja

Kratkoročne obaveze i razgraničenja iskazana su u iznosu od 3.864.925 KM i u odnosu na prethodni datum bilansiranja kada su iznosile 4.401.004 KM manja su za 536.079 KM ili 12,18%. Ista se odnose na kratkoročne tekuće obaveze 631.099 KM, obaveze prema radnicima 2.544 KM, finansijski i obračunski odnosi povezanih lica 6.746 KM i kratkoročna razgraničenja 3.224.537 KM.

Kratkoročne tekuće obaveze se odnose na obaveze prema dobavljačima za isporučene robe i usluge, obaveze prema korisnicima transfera i obaveze za PDV u iznosu 619.178 KM i obaveze prema fizičkim licima 11.920 KM.

Na poziciji **Finansijski i obračunski odnosi povezanih lica** su evidentirane pogrešne uplate u iznosu 6.746 KM.

Kratkoročna razgraničenja su iskazana u iznosu 3.224.537 KM, a odnose se na razgraničene prihode 2.880.032 KM, razgraničene rashode 207.037 KM i ostala razgraničenja 137.468 KM. Struktura razgraničenih prihoda je slijedeća: nenaplaćena potraživanja od kupaca 1.734.491 KM, razgraničena tuđa sredstva 902.680 KM, tuđa sredstva izdvojena sredstva po sudskim presudama 380.330 KM i razgraničeni ostali prihodi 207.037 KM. Razgraničeni rashodi se najvećim dijelom odnose na neizmirene obaveze iz ranijih godina, dok su na poziciji ostalih razgraničenja iskazana potraživanja povrata poreza po rješenju Porezne uprave FBiH.

7.5. Dugoročne obaveze i razgraničenja

Dugoročne obaveze i razgraničenja su iskazane u iznosu 337.246 KM i u odnosu na prethodnu godinu kada su iznosile 49.970 KM veće su za 287.276 KM. U strukturi istih na ostale dugoročne obaveze se odnosi 546 KM, a na dugoročna razgraničenja 336.700 KM.

Pozicija **dugoročnih razgraničenja** najvećim dijelom se odnosi na razgraničena potraživanja od Kantonalnog ministarstva za boračka pitanja u iznosu 300.502 KM na ime preuzimanja obaveza za uplatu rente korisnika boračke populacije za dodijeljeno građevinsko zemljište. **Provedenom revizijom se ne može potvrditi da je evidentiranje spomenutog potraživanja izvršeno u skladu sa odredbama Računovodstvenih politika za federalne budžetske korisnike i trezor kojim je definisano da se, obzirom na primjenu modificiranog nastanka događaja, prihodi ne mogu dugoročno razgraničavati. Zbog navedenog se ne može potvrditi iskazano stanje dugoročnih razgraničenja za 300.502 KM.**

U cilju istinitog i fer iskazivanja stanja dugoročnih potraživanja u finansijskim izvještajima dosljedno se pridržavati odredbi Računovodstvenih politika za federalne budžetske korisnike i trezor.

8. Javne nabavke

Primjenom otvorenog postupka, uz kriterij najniže cijene tehnički zadovoljavajuće ponude, provedena je procedura odabira najpovoljnijeg ponuđača za sanaciju i rekonstrukciju prostora u objektu „Trg heroja 12“ i 21.04.2014. godine, zaključen je ugovor u vrijednosti 102.941 KM sa rokom završetka od 90 dana od dana uvođenja u posao. Dana 15.10.2014. godine je primjenom pregovaračkog postupka bez objave zaključen aneks navedenog ugovora kojim su ugovoreni dodatni i nepredviđeni radovi u vrijednosti od 39.025 KM, tako da je ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosila 141.966 KM. Uvidom u prezentiranu dokumentaciju (Konačan izvještaj koordinatora na realizaciji projekta od 16.01.2015. godine) je utvrđeno da predmet nabavke definisan aneksom ugovora, predstavlja nabavku i montažu opreme za centralno grijanje, izvođenje keramičkih radova na vanjskim konzolama i oblaganje kamenom ulaznog prostora, stepeništa i ograde. Ukupna vrijednost radova po ovom ugovoru je iskazana u iznosu 137.644 KM, obzirom da je izvršen izračun na način da je obračun količina iz građevinske knjige pomnožen sa ugovorenim jedinačnim cijenama.

Primjenom otvorenog postupka, uz kriterij najniže cijene tehnički zadovoljavajuće ponude, provedena je procedura odabira najpovoljnijeg ponuđača za I fazu rekonstrukcije objekta „Boško Buha“ i 06.08.2014. godine zaključen je ugovor u vrijednosti od 265.047 KM, sa rokom dovršetka od 75 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao. Dana 31.12.2014. godine je primjenom pregovaračkog postupka bez objave zaključen aneks spomenutog ugovora u vrijednosti od 95.711 KM, tako da je ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosila 360.758 KM. Uvidom u specifikaciju radova iz aneksa ugovora je vidljivo da su predmetom ugovora bili poslovi rušenja i ponovne gradnje nosive konstrukcije (greda i stupova koji su prvobitno bili predviđeni da ostanu), izrada drvene potkonstrukcije za limeni pokrov nadstrešnice iznad ulaznog dijela i izrada armirano-betonskog stubišta sa prizemlja na sprat objekta.

Provedenom revizijom se ne može potvrditi da radovi definisani aneksom ugovora, s izuzetkom rušenja i ponovne izgradnje nosive konstrukcije u „objektu Boško Buha“, predstavljaju nepredviđene okolnosti i da iste nisu bile poznate u trenutku sačinjavanja osnovnog ugovora. Zbog navedenog se ne može potvrditi da su dosljedno primjenjene odredbe Zakona o javnim nabavkama BiH prilikom sačinjavanja aneksa spomenutih ugovora.

Dosljedno se pridržavati odredbi Zakona o javnim nabavkama BiH u dijelu primjene propisane vrste postupka nabavke.

9. Komentar

Općina je u ostavljenom roku, u dopisu broj: 03-14-2027/15 od 06.10.2015. godine, dostavila komentare na Nacrt Izvještaja o reviziji finansijskih izvještaja Općine Novo Sarajevo za 2014. godinu. S dužnom pažnjom razmotrili smo dostavljene komentare na spomenuti Nacrt izvještaja i priloženu dokumentaciju.

Dostavljene primjedbe nisu prihvaćene, a detaljno obrazloženje razloga za neprihvatanje istih daje se u posebnom aktu, u Pismu u vezi komentara na Nacrt izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2014. godinu, koje se dostavlja uz predmetni Izvještaj.

Rukovodilac Sektora za finansijsku reviziju:
Dunja Logo, dipl. oec

Vođa tima:
Danko Buhač, dipl. oec

Član tima:
Aida Jogić, mr. sc. dipl. oec

III. REZIME DATIH PREPORUKA

Izvršenom revizijom poslovanja Općine za 2014. godinu konstatovali smo određen broj propusta i nepravilnosti, a u cilju otklanjanja istih dali smo slijedeće preporuke:

- 1. Uspostaviti funkciju interne revizije u skladu sa odredbama Zakona o internoj reviziji u javnom sektoru u FBiH i Pravilnika o kriterijima za uspostavu jedinica za internu reviziju u javnom sektoru u FBiH u cilju praćenja i ocjenjivanja sistema internih kontrola, te otkrivanja eventualnih propusta i nalažanja otklanjanja istih;*
- 2. Isplatu naknade Predsjedavajućem Općinskog vijeća vršiti u skladu sa Odlukom o naknadama vijećnicima i članovima radnih tijela;*
- 3. Dosljedno se pridržavati odredbi Računovodstvenih politika za federalne budžetske korisnike i trezor u dijelu iskazivanja potraživanja starijih od 6 mjeseci na poziciji sumnjivih i spornih potraživanja;*
- 4. U cilju istinitog i fer iskazivanja stanja potraživanja u finansijskim izvještajima preknjižavanje potraživanja na poziciju sumnjivih i spornih potraživanja vršiti u skladu sa odredbama Računovodstvenih politika za federalne budžetske korisnike i trezor;*
- 5. Nastaviti aktivnosti na naplati potraživanja u cilju ostvarenja prihoda i izbjegavanja troškova PDV-a na nenaplaćene fakture kao nepotreban trošak;*
- 6. U cilju istinitog i fer iskazivanja stanja dugoročnih potraživanja u finansijskim izvještajima dosljedno se pridržavati odredbi Računovodstvenih politika za federalne budžetske korisnike i trezor;*
- 7. Dosljedno se pridržavati odredbi Zakona o javnim nabavkama BiH u dijelu primjene propisane vrste postupka nabavke.*

IV. FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI

Godišnji izvještaj o izvršenju Budžeta za 2014. godinu
Naziv institucije: Općina Novo Sarajevo

Opis	Planirano	Ostvareno		Odstupanje (4-2)	Procenat 4/2x100
		u predhodnoj godini	u tekućoj godini		
1	2	3	4	5	6
A.PRIHODI OD POREZA (1+2+3+4+5+6+7+8)	6.701.047	4.462.916	7.925.077	1.224.030	1,18
1.Porez na dobit pojedinca i preduzeća	12.000	12.826	51.387	39.387	4,28
Porezi na dobit pojedinaca (zaostale uplate)	12.000	12.826	51.387	39.387	4,28
Porezi na dobit preduzeća					
Porez na dobit banaka i drugih finansijskih org. I druš.za osiguranje i reosiguranje imovine i lica, pravnih lica iz oblasti elektroprivrede pošte i telekomunikacija i pravnih lica iz oblasti igara na sreću i ostalih preduzeća					
2.Doprinosi za socijalnu zaštitu					
3.Porezi na plaću i radnu snagu					
4.Porez na imovinu	3.000.000	3.192.775	3.625.039	625.039	1,21
5.Domaći porezi na dobra i usluge (zaostale obaveze na osnovu poreza na promet dobara i usluga)					
Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodanu vrijednost					
Porezi na promet posebnih usluga					
Porezi na upotrebu dobara ili na dozvole za korištenje dobara ili za izvođenje aktivnosti					
Ostali porezi na promet proizvoda i usluga (zaostale obaveze)					
6.Porez na dohodak	389.600	425.698	451.360	61.760	1,16
7.Prihodi od indirektnih poreza	3.284.447	815.905	3.774.425	489.978	1,15
8.Ostali porezi	15.000	15.712	22.866	7.866	1,52
B.NEPOREZNI PRIHODI (9+10+11)	8.212.000	5.364.399	8.465.994	253.994	1,03
9.Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika	810.500	781.790	1.034.346	223.846	1,28
Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija	760.000	778.894	799.624	39.624	1,05
Ostali prihodi od imovine	50.500	2.896	234.722	184.222	4,65
Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu					
Naknade primljene od pozajmica i učešća u kapitalu					
Prihodi od pozitivnih kursnih razlika					
Prihodi od privatizacije					
Prihodi po osnovu premije i provizije za izdatu garanciju					
10.Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga	7.401.500	4.575.399	7.415.758	14.258	1,00
Administrativne takse					
Sudske takse					
Komunalne naknade i takse	1.310.000	1.258.219	1.430.400	120.400	1,09
Ostale budžetske naknade i takse	4.685.000	1.954.720	4.499.524	-185.476	0,96
Naknade i takse po federalnim zakonima i drugim propisima	1.259.000	1.261.915	1.328.333	69.333	1,06
Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od vlastitih djelatnosti korisnika budžeta i vlastiti prihodi)	144.350	38.022	59.066	-85.284	0,41
Neplanirane uplate -prihodi	3.150	62.523	98.435	95.285	31,25
11.Novčane kazne (neporeske prirode)		7.210	15.890	15.890	0
C. KAPITALNI PRIMICI (12)	0	0	0	0	
12.Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	
Primici od prodaje stalnih sredstava					
Primici od prodaje federalnih robnih rezervi					
Ostali kapitalni primici					
D.TRANSFERI I DONACIJE (13+14+15+16+17)	1.987.222	3.435.815	1.930.572	-56.650	0,97
13.Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija	0	0	0	0	
Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija					
14.Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti	1.987.222	3.435.532	1.930.431	-56.791	0,97
Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti	1.987.222	3.435.532	1.930.431	-56.791	0,97
15.Donacije	0	0	0	0	
Donacije					

16. Prihodi po osnovu zaostalih obaveza		283	141	141	
17. Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija	0	0	0	0	
Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija					
Primljeni kapitalni od ostalih nivoa vlasti					
Primljeni kapitalni transferi od nevladinih izvora					
E. PRIMLJENE OTPLATE DANIH ZAJMOVA I POVRATA UČEŠĆA U KAPITALU (18)	0	0	0	0	
18. Primici od finansijske imovine	0	0	0	0	
Primljene otplate od pozajmljivanja drugim nivoima vlade					
Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama					
Primljene otplate od pozajmljivanja javnim preduzećima					
Povrat od učešća u dionicama javnih preduzeća					
Povrat od učešća u dionicama privatnih preduzeća i u zajedničkim ulaganjima					
Primljene otplate od ostalih vidova domaćeg pozajmljivanja					
Primljene otplate od pozajmljivanja u inostranstvo					
I. PRIHODI I PRIMICI (A+B+C+D+E)	16.900.269	13.263.130	18.321.643	1.421.374	1,08

F. TEKUĆI RASHODI (1+2+3+4+5)	14.800.315	10.014.724	10.562.475	-4.237.840	0,71
1. Plaće i naknade troškova zaposlenih	5.803.100	5.537.915	5.374.607	-428.493	0,93
Bruto plaće i naknade	5.052.900	4.453.448	4.742.309	-310.591	0,94
Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	750.200	1.084.467	632.298	-117.902	0,84
2. Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	529.200	466.030	496.259	-32.941	0,94
3. Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	3.743.452	1.748.435	2.162.666	-1.580.786	0,58
Putni troškovi	23.500	16.162	15.432	-8.068	0,66
Izdaci za energiju	289.300	239.442	215.518	-73.782	0,74
Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	211.660	186.655	209.963	-1.697	0,99
Nabavka materijala i sitnog inventara	550.953	259.536	401.913	-149.040	0,73
Izdaci za usluge prevoza i goriva	95.500	57.039	58.073	-37.427	0,61
Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	24.000	18.112	18.112	-5.888	0,75
Izdaci za tekuće održavanje	639.600	233.917	256.893	-382.707	0,40
Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	59.800	34.100	27.206	-32.594	0,45
Ugovorene i druge posebne usluge	1.849.139	703.472	959.556	-889.583	0,52
4. Tekući transferi	4.724.563	2.262.344	2.528.943	-2.195.620	0,54
Tekući transferi drugim nivoima vlasti	1.319.092	410.574	516.738	-802.354	0,39
Tekući transferi pojedincima	1.863.871	698.215	755.173	-1.108.698	0,41
Tekući transferi neprofitnim organizacijama	753.100	636.493	629.739	-123.361	0,84
Subvencije javnim preduzećima	578.500	403.880	428.496	-150.004	0,74
Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima					
Subvencije finansijskim institucijama					
Tekući transferi u inostranstvo					
Drugi tekući transferi	210.000	113.182	198.797	-11.203	0,95
5. Izdaci za kamate i ostale naknade	0	0	0	0	
Kamate na pozajmice primljene kroz državu					
Izdaci za inostrane kamate					
Kamate na domaće pozajmljivanje					
Izdaci za kamate vezane za dug po izdanim garancijama					
G. KAPITALNI IZDACI (6+7)	8.681.353	2.014.032	4.584.041	-4.097.312	0,53
6. Izdaci za nabavku stalnih sredstava	4.830.638	848.873	2.725.103	-2.105.535	0,56
Nabavka šuma, zemljišta i višegodišnjih zasada	389.638	8.509	1.700	-387.938	0
Nabavka građevina	3.028.000	662.256	2.005.902	-1.022.098	0,66
Nabavka opreme	1.008.000	96.274	165.980	-842.020	0,16
Nabavka ostalih stalnih sredstava					
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	70.000	6.136	34.341	-35.659	0,49
Rekonstrukcija i investiciono održavanje	335.000	75.698	517.180	182.180	1,54
7. Kapitalni transferi	3.850.715	1.165.159	1.858.938	-1.991.777	0,48
Kapitalni transferi drugim nivoima vlade	3.850.715	1.165.159	1.858.938	-1.991.777	0,48
Kapitalni transferi pojedincima i neprofitnim organizacijama					
Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama					
Kapitalni transferi javnim preduzećima					
Kapitalni transferi privatnim pred. i poduzetnicima					
Kapitalni transferi finansijskim institucijama					

Kapitalni transferi u inostranstvo					
H. OSTALE ISPLATE (8)	0	0	0	0	
8. Izdaci za finansijsku imovinu					
Pozajmljivanje drugim nivoima vlasti					
Pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama i privatnim preduzećima					
Pozajmljivanje javnim preduzećima					
Izdaci za kupovinu dionica javnih preduzeća					
Izdaci za kupovinu dionica privatnih preduzeća i učešće u zajedničkim ulaganjima					
Ostala domaća pozajmljivanja					
Pozajmljivanja u inostranstvo					
9. Tekuća rezerva	38.700				
II. RASHODI PO EKONOMSKIM KATEGORIJAMA (F+G+H)	23.520.368	12.028.756	15.146.516	-8.373.852	0,64

VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA	-6.620.099	1.234.374	3.175.127	9.795.226	-0,48
VIŠAK RASHODA NAD PRIHODIMA	6.620.099	-1.234.374	-3.175.127	-9.795.226	-0,48
Višak rashoda pokriva se:					
a) iz kredita					
b) iz viška prihoda prošlih godina	6.122.239	728.533	728.533	-5.393.706	0,12
c) ostalo					
I. PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI (10+11)	0	0	0	0	
10. Primici od dugoročnog zaduživanja	0	0	0	0	
Zajmovi primljeni kroz državu					
Primici od inostranog zaduživanja					
Primici od domaćeg zaduživanja					
11. Primici od kratkoročnog zaduživanja	0	0	0	0	
Zajmovi primljeni kroz državu					
Primici od inostranog zaduživanja					
Primici od domaćeg zaduživanja					
J. OTPLATE PRIMLJENIH ZAJMOVA I KREDITA	0	0	0	0	
12. Izdaci za otplate dugova	0	0	0	0	
Otplate dugova primljenih kroz državu					
Spoljne otplate					
Otplate domaćeg pozajmljivanja					
Otplate unutarnjeg duga					
Otplate duga po izdatim garancijama					
III. FINANSIRANJE (I - J)	0	0	0	0	

Rukovodstvo je Godišnji izvještaj o izvršenju budžeta za 2014.godinu odobrilo dana 27.02.2015.godine.

Rukovodilac
Nedžad Koldžo

Bilans stanja na dan 31.12.2014. godine
Naziv institucije: Općina Novo Sarajevo

Opis	31.12.2013	31.12.2014	Procenat (3/2)
1	2	3	4
A) Gotovina, kratkoročna potraživanja, razgraničenja i zalihe (1+...+8)	11.231.476	13.869.301	1,23
1. Novčana sredstva i plemeniti metali	8.084.739	11.665.494	1,44
2. Vrijednosni papiri			
3. Kratkoročna potraživanja	3.111.044	2.158.797	0,69
4. Kratkoročni plasmani			
5. Finansijski i obračunski odnosi s drugim povezanim jedinicama		1.458	
6. Zalihe materijala i robe			
7. Zalihe sitnog inventara			
8. Kratkoročna razgraničenja	35.693	43.553	1,22
B) Stalna sredstva (11+14+17+18)	14.465.827	20.724.535	1,43
9. Stalna sredstva	17.327.447	23.591.764	1,36
10. Ispravka vrijednosti	2.912.392	3.206.688	1,10
11. Neotpisana vrijednost stalnih sredstava (9-10)	14.415.055	20.385.076	1,41
12. Dugoročni plasmani			
13. Ispravka vrijednosti dugoročnih plasmana			
14. Neotpisana vrijednost dugoročnih plasmana (12-13)			
15. Vrijednosni papiri	2.759	2.759	1,00
16. Ispravka vrijednosti vrijednosnih papira			
17. Neotpisana vrijednost vrijednosnih papira (15-16)	2.759	2.759	1,00
18. Dugoročna razgraničenja	48.013	336.700	7,01
UKUPNO AKTIVA:	25.697.303	34.593.836	1,35

C) Kratkoročne obaveze i razgraničenja (19+...+24)	4.401.004	3.864.925	0,88
19. Kratkoročne tekuće obaveze	502.092	631.099	1,26
20. Obaveze po osnovu vrijednosnih papira			
21. Kratkoročni krediti i zajmovi	364	0	
22. Obaveze prema djelatnicima	4.947	2.544	0,51
23. Finansijski i obračunski odnosi s drugim povezanim jedinicama	5.123	6.746	1,32
24. Kratkoročna razgraničenja	3.888.478	3.224.537	0,83
D) Dugoročne obaveze i razgraničenja (25+26+27)	49.970	337.246	6,75
25. Dugoročni krediti i zajmovi			
26. Ostale dugoročne obaveze		546	
27. Dugoročna razgraničenja	49.970	336.700	6,74
E) Izvori stalnih sredstava (28+29+30+31-32)	21.246.329	30.391.665	1,43
28. Izvori stalnih sredstava	14.415.055	20.385.075	1,41
29. Ostali izvori sredstava	2.759	2.759	1,00
30. Izvori sredstava rezervi	208.415	208.605	1,00
31. Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima	6.620.100	9.795.226	1,48
32. Neraspoređeni višak rashoda nad приходima			
UKUPNO PASIVA:	25.697.303	34.593.836	1,35

Rukovodstvo je Bilans stanja na dan 31.12.2014. godine odobrilo dana 27.02.2015. godine.

**Rukovodilac
Nedžad Koldžo**

Izveštaj o novčanim tokovima

Period izvještavanja od 01.01. do 31.12.2014 godine

Naziv institucije: Općina Novo Sarajevo
u KM

Redni broj	Pozicija	Iznos
1	2	3
	I NOVČANI PRIMICI	
1	Prihodi (od 2 do 5)	18.985.203
2	Prihodi od poreza	8.588.637
3	Neporezni prihodi	8.465.994
4	Tekući transferi (transferi i donacije)	1.930.431
5	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	141
6	Kapitalni primici i transferi (7 + 8)	0
7	Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava	
8	Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija	
9	Finansiranje (od 10 do 12)	0
10	Primici od finansijske imovine	
11	Primici od dugoročnog zaduživanja	
12	Primici od kratkoročnog zaduživanja	
13	UKUPNI NOVČANI PRIMICI (1 + 6 + 9)	18.985.203
	II NOVČANE ISPLATE	
14	Rashodi (od 15 do 20)	12.679.345
15	Plaće i naknade troškova zaposlenih	5.374.608
16	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	496.259
17	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	2.162.666
18	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	2.528.942
19	Kapitalni transferi	2.116.870
20	Izdaci za kamate	
21	Kapitalni izdaci (redni broj 22)	2.725.103
22	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.725.103
23	Finansiranje (24 + 25)	0
24	Izdaci za finansijsku imovinu	
25	Izdaci za otplate dugova	
26	UKUPNE NOVČANE ISPLATE (14 + 21 + 23)	15.404.448
27	NETO NOVČANI PRIMICI / ISPLATE (13 - 26) ili (26 - 13)	3.580.755
28	SALDO NOVCA NA POČETKU GODINE	8.084.739
29	SALDO NOVCA NA KRAJU GODINE (27 + 28)	11.665.494

Rukovodstvo je Izveštaj o novčanim tokovima za period izvještavanja od 01.01. do 31.12.2014. godine odobrilo dana 27.02.2015.godine.

**Rukovodilac
Nedžad Koldžo**